

t145_group_2 (TMX-
AwjcwQ6QsnX11gq4Djvt34E1UaDKY5yX)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_group_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l3_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k17_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_card_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k15_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k16_group_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_wellord2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (r2_wellord2 X0 X1) \Leftrightarrow (k1_card_1 X0 = k1_card_1 X1) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (r2_wellord2 (k15_group_2 X0 X1) (k16_group_2 X0 X1))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow (k17_group_2 X0 X1 = k1_card_1 (k15_group_2 X0 X1))) \quad (3)$$

Theorem 1

$$\forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v2_group_1 X0) \wedge ((v3_group_1 X0) \wedge (l3_algstr_0 X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_group_2 X1 X0) \Rightarrow ((k17_group_2 X0 X1 = k1_card_1 (k15_group_2 X0 X1)) \wedge (k17_group_2 X0 X1 = k1_card_1 (k16_group_2 X0 X1))))$$